



VEXIL'ÒC



REVISTA OCCITANA DE VEXILOLOGIA
N°29

ISSN 2117-9166
2022





Vexil'Òc.
Revista occitana de vexilologia,
creada en 1997
per Joan Francés Blanc.
ISSN 2117-9166.

N°29, 2022, 28 paginas.

En linha (véder darrèra pagina).

Bibliotèca nacionau de França:


<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42484907z/PUBLIC>

Imatges de cobèrta: Passa-carrièra a Praga contra l'invasion d'Ucraïna, revindicacion pels dreches LGBT al Catar, suportaires de l'Olimpic de Marselha.

Retrobatz Vexil'Òc suls las sàrcias socialas:



Facebook: <https://www.facebook.com/vexiloc>



Mastodon: [@vexiloc](https://occitania.social/@vexiloc)

Ensenhador

| | |
|---|----|
| Escuts e bandièras de qualques comunas occitanas d'Itàlia (seguida) | |
| (Joan Francés Blanc) | 4 |
| Cambiar lo blau | |
| (Joan Francés Blanc) | 19 |
| Contra l'invasion d'Ucraïna | |
| (Joan Francés Blanc) | 25 |

Retrobatz Vexil'Òc suls sàrcias socialas:

← Revista Vexil'Òc
26 Tweets

HAMBURG NAPLES CALAIS AMIENS MARSEILLES

GENDA MODENA ST ETIENNE QUIMPER AVES

ALLEN & GINTHER CIGARETTES ALLEN & GINTHER CIGARETTES ALLEN & GINTHER CIGARETTES

Revista Vexil'Òc
@vexil_oc


Revista occitana de Vexilogia
Dempuèi 1997

Twitter: https://twitter.com/vexil_oc


Escuts e bandièras de quelques comunas occitanas d'Itàlia (seguida) per Joan Francés Blanc

Donam la seguida de nostre article sus las bandièras e/o escuts de las comunas occitanas d'Itàlia. Nos cal tornar dire que las bandièras son en realitat de gonfalons d'una o doas colors amb l'escut al mièg e un formalisme pro supremacista italian.

Chaumont (« Chiomonte »)



La Clusa (Chiusa di Pesio)



Las Clavieras (Claviere)



Criçòl (Crissolo)



Demont (Demonte)



Draonier/Dragonier (Dronero)



Elva




Entraigas (Entracque)



Envie



Ensilhas (Exille)



Finistrèlas (Fenestrelle)



Frabosa Sobrana (Frabosa Soprana)



Frabosa Sotana (Frabosa Sottana)




Lo Fraisse (Frassino)




Gaiòla (Gaiola)




Gambasca



La Gàrdia (Guardia Piemontese)



L'Envès de Pinasca (Inverso Pinasca)




Isasca




Limon (de Piemont) (Limone Piemonte)



Lusèrna e Sant Joan (Luserna San Giovanni)



Lusernetta (Lusernetta)



Arma (Macra)



La Màrmol (Marmora)



Massel (Massello)



Pas de bandiera mas aquela d'Occitània sus l'ostau de la comuna

Lo Mèl (Melle)



Moiòla (Moiola)



Montomal (Montemale di Cuneo)



Montrós (Monterosso Grana)



□

Cambiar lo blau

Joan Francés Blanc

Un cambi radical (o pas) de color intervenguèt al mes de genièr passat en Onduras.



La nòva bandièra d'Onduras dempuèi genièr de 2022



La bandièra nòva de la marina ondurensa.

Lo blau encre que totes coneissián foguèt cambiat en blau clar, oficialament turquesa. L'introduccioñ oficiala arribèt lo 22 de genièr amb la dintrada en foncions de la

nòva presidenta de la repùblica, Xiomara Castro.



La vicepresidenta estatsunidenca Harris e la presidenta Castro lo jorn de sa dintrada en foncions.

La primièra mapa (1597) ditz Fondura e pas Honduras.



Sembla una latinizacion del mot Honduras, mai qu'una version originala. En occitan gardam Onduras, sens h.

Jos la colonizacion espanhòla, Onduras es part del reiaume de Guatemala e d'una província que se ditz Comayagua o Honduras.

La descolonizacion es complicada. En 1821, la província accepta de jónher Guatemala e los autres vesins dins un estat independent que lo nom e lo regim son pas definits. Tre genièr de 1822 pasmens, rejonh l'empèri mexican d'Iturbide. Tota America Centrala se dessepara de Mexic a la casuda d'Iturbide.

Naisson las Províncias Unidas del Centre d'America. Coma lo nom del país repren aquel de las províncias unidas del Riu d'Argent, la bandièra repren aquela d'Argentina pr'amor de l'ajuda argentina a la liberacion d'aquel parçan d'America.





Escut de les PUCA




**Províncies Unides
del Centre d'Amèrica
(1822-1823)**

En 1824, les PUCA venon la Republica Federala del Centramerica. L'escut càmbia e la bandièra tanben.



*Bandièra de la Republica Federala
de Centramerica*



*Escut de la Republica Federala
de Centramerica*

Aquela republica durèt quinze ans, vegèt l'opausicion entre conservators e liberals n'arribar a una guèrra civila, e a la secession, en 1838, primèr de Nicaragua,

puèi d'Onduras e de Còsta Rica.

Pel primèr còp doncas lo 5 de novembre de 1839 l'estat d'Onduras existissiá d'esperèl. Se gardèt las colors blava e blanca, mas d'un blau mai encre, e sens res de mai.



En 1866, una lei apond a la bandièra 5 estelas (que representan los 5 païses de Centramerica) del meteis blau. La dispausicion de las estelas es cambiadissa.

De 1895 a 1898 renais un estat centramericano, amb encara una bandièra blava e blanca e un simbòl triangular e de las cinc estèlas aqueste còp dauradas.

Dura pas gaire la Republica Màger de Centramerica, e tre 1898 Onduras torna a sa bandièra de las cinc estelas, estelas de còps blavas, mas tanben de còps dauradas.



*Varianta de la bandièra d'Onduras de
1898 a 1949.*

Bandièra d'Onduras de 1949 a 2022.

En 1949, una lei novèla definís la color blava coma color de las estelas. Ne demoram al blau encre, emai se la lei indica «turquesa». Cal demorar 2022, doncas, per aver la color corrècta restablida.



Passacarrièra contra los assassinats de curds pels servicis turcs (París, decembre de 2022)

Contra l'invasion d'Ucraïna

Joan Francés Blanc

La segonda fasa de l'invasion d'Ucraïna per Russia, en febrièr de 2022, permetèt de véser cossí podià marchar l'imaginacion vexilografica.



Aital lo triptic desplegat en Finlàndia per de suportaires de l'equip chèc de hoquei sus glaç foguèt enebit qu'Ucraïna participava pas a la competicion. La bandièra foguèt remplaçada per de mots anglés : Color blava /

Color jauna e, entre las doas, «imaginatz-vos». Las autres inscripcion fan pensar a l'invasion de Checoslovaquia per Russia, en 1968, e a una cançon qu'apelava los soldats russes a tornar a casa que Natacha los esperava.

De passa-carrières en Russia e endacòm mai en Euròpa introduission tanben una bandièra russa novèla, que lo roge sangnós es remplaçat per un blanc mai pacifista.



Sus mai d'un imatge lo roge es escafat que representa lo regim sangnós de Potin.

Es tanben l'escasença de rapelar lo sòrt tristàs del pòble belarós, que lo regim del dictator Lucaishenca subreviu sonque mercés a l'ajuda de Russia.

Los belarós en exilh se son gardada la bandièra blanca-roja-blanca de la Belarós liura e independenta. La fan servir dins los passacarrières e tanben suls uniformes dels voluntaris que combaton amb l'armada ucraïnesa.



*Bandièras de Belaros e d'Ucraïna a Lion
(imatge Wikimedia Commons).*

□

Per manca d'espaci, los autres articles previstes sortiràn en 2023 dins lo número 30:

- *Bandièras sabaudas (sobre un sit de bandièras istoricas)*
- *Bandièras de l'arc de seda (sobre la multiplicacion de las bandièras de l'arc de seda, de la wiphala a l'ufan gay, en passar per la bandièra de la patz)*
- *Bandièras e iconetons, de progrès amb Mastodon? (que parlarà de la possibilitat, o pas, d'afichar de bandièras sus las sàrcias socialas).*

A lèu!

Joan Francés Blanc

VEXIL'ÒC



REVISTA OCCITANA DE VEXILOLOGIA - ISSN 2117-9166
N° 29 - 2022

Redaccion e compaginacion acabadas lo 28 de decembre de 2022.
Correccions lo 12 de genièr de 2023.

Ancians numeròs:

<http://bandieras.free.fr/vexiloc>


Imatges e cartas de còp tirats de:

Flags of the World, ISSN 1712-9842,

[<http://www.fotw.info/flags/index.html>](http://www.fotw.info/flags/index.html)

Wikipèdia, <http://oc.wikipedia.org>

ISSN 2117-9166



9 772117 916000